



Nongonoko wa Antswiso wa Ririmi wa Giredi ya V
Grade R Language Improvement Programme

Phaki ra Switirhisiwa | Resource Pack



Xitsonga



GGT 2030
GROWING GAUTENG TOGETHER





Makhadi ya mihlovo ya domino

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |






Makhadi ya ximumu na xixika





Swiphazamiso





Swiphazamiso







Swiphazamiso






Swiphazamiso







Swiphazamiso





Swiphazamiso





Swikandza swa emoji

tsaka




nyanyuka




karhela



siringa



hlamala



chava



tsana



hlundzuka






Mimpfumawulo ya tiphazele





Makhadi ya swifaniso




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a |  |  |  |  | <p>a apula katara papawa xawara</p> |
| e |  |  |  |  | <p>e lekere pepere ketlele teretere</p> |
| i |  |  |  |  | <p>i firiji xisibi bikiri xipikiri</p> |
| o |  |  |  |  | <p>o ovhene foroko bolo mopo</p> |
| u |  |  |  |  | <p>u kunupu buruku xithuthuthu buku</p> |





Ntlangu wa bodo wa xibodze





Makhadi ya swifaniso


| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
| I |  |  |  |  |  | I lamula lori lepula letasi luka |
| W |  |  |  |  |  | w wulu wasi wodiropo wachi wukuwuku |
| S |  |  |  |  |  | s sekwa sokisi saha supu selfoni |
| X |  |  |  |  |  | x xisiba xiluva xikero xinkwa xiburukwana |






Ntlangu wa bodo wa Movha ya mphikizano

Heta




Sungula





Ntlangu wa bodo wa Movha ya mphikizano

Heta






















Sungula





Makhadi ya swifaniso

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| r |  |  |  |  |  | <p>r</p> <p>risiva risokoti rivanti ririmi rivoni</p> |
| t |  |  |  |  |  | <p>t</p> <p>tafula tapula tandza tino tamatisi</p> |
| f |  |  |  |  |  | <p>f</p> <p>fasitere firiji foroko fulawuri fusi</p> |
| v |  |  |  |  |  | <p>v</p> <p>viriviri vulombe voko vuhlalu vusika</p> |





Swikombiso swa bere





Makhadi ya swifaniso



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| y | | | | | | <p>y yimbhu yogati yunifomo yimisa yo-yo</p> |
| n | | | | | | <p>n nereta nomu nete netibolo namuneti</p> |
| h | | | | | | <p>h hembe hamula heke huku havi</p> |
| m | | | | | | <p>m mujeko movha mali mopo masi</p> |
| k | | | | | | <p>k kamu kepisi kokisi kereke</p> |





Ibhodi yemdlalo wenyoka yetinhlavu

Sungula



Heta






Ibhodi yemdlalo wenyoka yetinhlavu

Sungula





Ntlangu wa bodo wa rito ra xinyenyana




Sungula

Heta





Ntlangu wa bodo wa rito ra xinyenyana





Qala

Gqiba





Tiphazili ta tiphapheti





Tiphazili ta tiphapheti

